




Ke a lthata

Ditsala


Fa ke ne ke ya sekolong gompiano
Mohumagatsana Silva o ne a re, "Yono ke May"
Mosetsanyana yo ga a bone
Ke a mo leba, me o mpheta fela!

Ka bolelela mama fa ke fitlha kwa gae. A nthaya a
re, "Mo laletse go tla mo gae go tla go tshameka le
wena!"

Ka nako ya boikhutso mosimane o itshamekela ka
tidimalo. O itulela a le nosi ka fa tlase ga setlhare
O a mpona, mme fa ke mo atamela.
Ke mo dumedisa ke re, "Dumela," ga a nkutlwe.

Ke bolelela rre. O nthaya, "Go
siame. Leka go mo dumedisa ka
seatla mo nakong e e tlang!"





Ke ne ka ema kwa lebenkeleng ka leba
Lesea le, le a ntshosa!

Ke akanya gore go na le molato mongwe ka lone
Mme Nkoko a re, "Ke mpho e e tswang kwa Modimong."

Nna le nkoko re tshwarane ka diatla re ya gae,
O ntlhalosetsa ka bolwetse jwa Down's Syndrome.



Tsala ya me e kgolo Jason o tshela a dutsentse mo
setulong
Mme ka dinako tse dingwe batho ba a ema gore ba mo
lebe.

Maoto a gagwe ga a dire, ga a kgone go tsamaya,
Mme o kgona go bona fa batho ba mo penela nko!

Jason, a re seo ga se mo tshwenye,
O rata setulo sa gagwe se se bonako sa maotwana!

Rotlhe re farologane ka ditsela dingwe,
Mme re ka kgona go nna ditsala, le go tshameka mmogo.

Ga go re sepe gore re dirilwe jang
Mongwe le mongwe a ka ipela ka boene
Ka jalo, ga go re sepe gore o lebega jang
Wena tlaya o tle go saena Buka ya rona ya Botsalano!

